



Leleidi la setaele

Esther Maluleke

Catherine Groenewald





Malome Rhulani le Singita ba tseleng e yang mmolong.

Singita o shebile ka fesetere ha batho ba ntse ba feta.



Singita a nahana, "Ha ke hola, ke batla
ho tshwana le leleidi lane le letle, le
meloho e metelele."



“Lebanta le lekgubedu le sephara la leleidi lane le nyalana hantle le mose wa hae o mmala wa lamunu,” ho nahana Singita.



“O na le mokotlana wa letsoho o motle.
Ke ipotsa hore e be o tshetse eng ka
mokotlaneng oo,” ho rialo Singita.



“Ekare ho boima ho phakisa ha o rwetse
dieta tseo tsa ditopo!” ho nahana
Singita.



Leleidi la ema ho sheba dikatiba.

“Ke lakatsa e ka a ka reka katiba yane e tshempla e fesetereng,” ho nahana Singita.



Ha malome Rhulani le Singita ba feta,
leleidi le itokisa moriri.

Mokotlana wa hae wa wela ka tlasa
sephaka yaba o wela fatshe.



Empa le pele mokotlana o fihla fatshe
mokatong, leleidi la o kapa.



Leleidi la bososela mme masale a lona a phatsima kganyeng ya letsatsi.



Singata a bososela a le mong.

Koloi e ntse e tsamaya, mme butle butle
o ntse a nyamellwa ke leleidi la setaele.



Ulwazi Lwethu is a Zenex Foundation funded and initiated project to develop a series of graded and leisure African language readers and teacher support materials. This project is targeted at teaching and supporting learners in the Foundation Phase to improve their home language reading and understanding. The readers have been originated in nine African languages in collaboration with Molteno Institute for Language and Literacies, Nelson Mandela Institute for Education and Rural Development, Room to Read South Africa, and Saide. All resources are developed as Open Education Resources (OER).



basic education

Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

*The Ulwazi Lwethu readers and storybooks have
been quality assured and approved by DBE.*

Your attribution should include the following:

Title: Leleidi la setaele

Author/s: Esther Maluleke

Translator/s: Nthabiseng Tsatsi

Illustrator/s: Catherine Groenewald

Assurer/s: Mathapelo Morake

Language: Sesotho (South Africa)



© Zenex Foundation - Saide 2025 (Updated Edition)

CC BY includes the following elements:

BY  – Credit must be given to the creator

